



Mofumahadi Angie Motshekga, letona la Lefapha la Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tsehehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Diphuputso di bantshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokanang ho tsehehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.


Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanela ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanela ho utlwisisa kamano e teng dipakeng tsa mantswa le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswa a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanela ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswa le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tse.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhare le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekqahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hloka hore titjhare a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mosebetsi e tla thusa ngwana le titjhare ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhare e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.


Dibuka tse kenyeletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananela ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhare o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tse.



Mong Enver Surty, Motlatsi wa Letona la Thuto ya Motheo



SESO THO HOME LANGUAGE GRADE R – BOOK 1 TERM 1 ISBN 978-1-4315-0695-8 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



E tlhabolotswe e bile e tsamaelana le CAPS

# Kereiti ya R BUKA I



Lebitso:

Tlelase:



basic education Department: Basic Education REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUKA KA SESOTHO

Buka Kotara I

Aa  


Alfabeto

Bb 	Cc 	Dd 	Ee 	Ff 
Gg 	Hh 	Ii 	Jj 	Kk 
Ll 	Mm 	Nn 	Oo 	Pp 
Qq 	Rr 	Ss 	Tt 	Uu 
Vv 	Ww 	Xx 	Yy 	Zz 

Pherekgong 	Hlakola 	Hlakubele 
Mmesa 	Motsheanong 	Phupjane 
Phupu 	Phato 	Lwetse 
Mphalane 	Pudungwana 	Tshitwe 




kereiti  
ya

R

## TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ka SESOTHO

1	Ditaba tse amanang le nna .....	2
2	Ka tlelaseng .....	12
3	Mmele wa ka .....	22
4	Phela bophelo bo botle .....	32
5	Metswalle .....	42



Ditaelo tsa disehwa di  
qetellong ya buka.




### Ho titjhare:

Barutwana ba tshwanela ho kwetlisa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukeng tsa bona. Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanela ho etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale ka ho tshwaya karabong e nepahetseng. Ba tshwanela ho fumana ho titjhare hore na e nepahetse pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba tereise se seng, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ba ka e ngolang.

Ela hloko: Barutwana ba maemong a fapaneng a tswelopele. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hloka thuso ho matlafatsa bokgoni ba dithokutlo, ha ba kwetlise mosebetsi wa bona bukeng tsa bona tsa dihlakiso tse nang le mela ho fihlela ba itshepa hore ba ka ngola dibukatshebetsong tsa bona.



SESOTHO

Buka



Kotara 1



# Ditaba tse amanang le nna

## Ke ho kereiti ya R






Lebisto la la ke:



Ke

moshanyana

moshanyana




ngwanana

Ke

ngwanana



Ha re etseng Taka setshwantso sa hao.





Lebisto la la ke:





Ha re etseng

Khalara dinomoro tse nepahetseng tsa dikerese ho bontsha hore o dilemo di kae.



Ke dilemo tse



Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng.



Ha re ngoleng



Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng.  
Jwale tereisa mola ka monwana wa hao le ka pensele.




Thusa moshanyana ho fumana baesekele ya hae.




Thusa ngwanana ho fumana bolo ya hae.



Tereisa kgwele e khaetheng.



Kganna koloi ho ya sekolong le ho kgutlela hae hape.



Bakeng sa tlatsetso ya boikwetliso, laela bana ho tereisa mela ya bona makgetlo a mmalwa ba sebedisa mebala e fapaneng.



Ha re ngoleng



# Ke boima bo bokae

kg

# Ke bolelele bo bokae

cm



# Mmala wa mahlo a ka

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Mmala wa moriri wa ka



<input type="checkbox"/>				





Ha re etseng

Maneha setikata sa naleli ho bontsha seo o ratang  
ho se etsa.

Maneha  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

Ke rata ho:

tantsha



bala pale



bapala le metswalle ya ka



bapala ka bolo



aha ka diboloko



bina





Ha re ngoleng

Taka setshwantsho sa ntho eo o ratang ho e etsa.



Lebisto la ka ke:






Lebisto la ka ke:

Large empty rectangular box with a blue dotted border for writing.




Ha re ngoleng

Bapisa ditshwantsho.



















Ha re baleng

Tshwaya diboloko tse nang le ntho e le I.

Opa diatla tsa hao hanngwe nako le nako ha o bona ntho e le I.



Ithute ho ngola dipalo.




# Ka tlelaseng

Maneha ditikara dibakeng tse nepahetseng.




Ha re ngoleng

Sheba setshwantsho o bue ka seo bana ba se etsang. O rata ho etsang?





Lebitso la ka ke:



TEACHER: Sign






Date









Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa kgwele e balunung.  
Ke balunu efe e nang le kgwele e  
kgutshwanyane haholo?  
Ke balunu efe e nang le kgwele e telele  
haholo?



Vertical dotted lines extending downwards from the balloons, serving as a guide for coloring.



Kgabisa dibalunu ka mmala o mokgubedu o mosehla, o motala le o bolou.







Ha re ngoleng

Fumana difahleho tse bontshang maikutlo a tshwanang le a setshwantsho sa pele.



Ha re etseng

Bana bana ba shebile eng? Ntle le ho sisinya hloho ya hao, tsamaisa mahlo a hao hore a shebe mahlakoreng ao moshemane a shebileng ho ona.








Ha re baleng

Etsetsa diboloko tse nang le dintho tse 2 didikadikwe.  
Opa diatla habedi nako eo o bonang dintho tse 2.







Ithute ho ngola palo.





Ha re ngoleng

Kgabisa ditho tse pedi moleng ka mong ka mmala.



Lebitso la ka ke:

A large empty rectangular box with a dotted border, intended for writing the names of the items shown in the previous rows.



Ha re etseng

O kenya eng ka mokotlaneng wa hao wa sekolo?  
Manamisa ditikara ho paka mokotlala wa hao.



phumula



seleotsi



dikeraone




sekere



lebokosela dijo



rula



kerayone



lebokose la pensele

pensele



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la hao mokotlaneng wa sekolo.

Lebitso: \_\_\_\_\_




Ha re ngoleng


Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng.  
Jwale, tereisa mola ka monwana wa hao le ka pensele.

Manamisa  
ditikara  
dibakeng tse  
nepahetseng.


 Thusa notshi ho fumana sehlaha.




 Thusa senqaqana ho fumana letamo.



 Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



 Thusa seketswana ho fihla sehlekehlekeng.



Bakeng sa boikwetliso ba tlatsetso, laela baithuti ho tereisa mela ba sebedisa mebala e fapaneng.



Ha re etseng

Manamisa setikara sa naledi ho bontsha seo o ratang  
ho se etsa sekolong


Manamisa  
ditikara  
dibakeng tse  
nepahetseng.

Ke rata ho:

penta



taka




tsamaya le motswalle ho ya sekolong




bala pale



bala



seha ditshwantsho





Ha re ngoleng

Taka setshwantsho sa seo o ratang ho se etsa sekolong.

Large empty rectangular box with a decorative border of green and yellow dots, intended for drawing or writing.



Lebitso laka ke:

Large empty rectangular box with a decorative border of green and yellow dots, intended for writing a name.

3




# Mmele wa ka




Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo bana ba se etsang.



Manamisa diitikara dibakeng tse nepahetseng.



hloho

mahetla


sephaka

letsoho

lengwele

tlhafu

leoto



Ha re bueng

Supa hloho, mahetla, mangwele le menwana ya hao  
Jwale di supe setshwantshong.  
Ke ditho dife tsa mmele tse tsamayang ka bongwe?  
Ke ditho dife tsa mmele tse tsamayang ka bobedi?

Lebitso la ka ke:

Blank writing area for the student's name.



Ha re ngoleng

Supa hloho, sephaka, ditlhafu le mmele ohle.  
Etsa setshwantsho sa hao.

A large empty rectangular box with a pink dotted border, intended for drawing a picture of the bear.

Ngola lebitso la hao mme o opele modumo.



Lebitso laka ke:



A large empty rectangular box with a pink dotted border, intended for writing the bear's name.





### Ha re ngoleng

Seha le ho manamisa diphaka le ditlhafu ho qetela setshwantsho sena. Jwale tlotsa setshwantsho sa hao ka mebala.



### Ha re bineng



Ntatemoholo o tswa kae  
kajeno?

Ke tswaa sepetlele sa  
Mmanapo.

O tshwerwe ke eng?

Ke hloho, mahetla

Sefuba le letheka

Mangwele le menwana

Mangwele le menwana





Ha re etseng

Éma jwaleka moshanyana le ngwanana ditshwantshong tsena.  
Bontsha letsoho la hao le letona ebe o bontsha le letshehadi.  
Hata ka leoto le letona ebe o hata ka le letshehadi.

moshanyana



letsoho le  
letshehadi



morao



letsoho le  
letona



leoto le  
letshehadi



leoto le  
letona



Lebitso la ka ke:

ngwanana

pele



letsoho le  
letona



letsoho le  
letshehadi



leoto le  
letshehadi



leoto le  
letona



Ha re ngoleng


Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng.  
Jwale, tereisa mola ka monwana wa hao le ka pensele.





Thusa lesea ho fumana thedibere ya lona.



Thusa ntja ho fumana lesapo.




Thusa Ann ho fumana buka ya hae.



Thusa lesea ho kgasetsa ho mmalona.




Bakeng sa boikwetliso ba tlatsetso, laela bana ho tereisa mela ya bona makgetlo a mmalwa ba sebedisa mebala e fapaneng.



Ha re ngoleng

Tereisa letsoho la hao le seng  
matla ebe o bala menwana ya hao.



Sebedisa setlotsamolomo kapa pente ho ngola menwana ya hao.





Ha re etseng

Etsa seo bana bana ba se etsang.

matsoho thekeng



tshwara mangwele



tshwara leoto le  
leng



tshwara lehetla le  
leng



fapanya  
diphaka  
tsa  
hao



tshwara mpa ya  
hao



tshwara nko ya  
hao



tshwara menwana  
ya hao



phahamisa  
diphaka  
tsa  
hao




tshwara hloho ya  
hao



tshwara mahetla  
a hao




otlolla diphaka tsa  
hao









Lebitso laka ke:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho potoloha setshwantsho seo e leng mokgelo moleng ona. Bolella motswalle wa hao hore ke hobaneng ha setshwantsho sena e le mokgelo.



# Ho phela bophelo bo botle


Manamisa  
ditikara  
dibakeng tse  
nepahetseng.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho ebe o bolela seo ngwana ka mong a se etsang ho hlweka.








Lebitso la ka ke:



Ha re ngoleng

Tereisa mola ho fumana hore bana bana  
ba etsang hore ba dule ba hlwekile.





Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se bontshang hore o etsa eng ho dula o hlwekile.



Lebitso la ka ke:



Lebitso la ka ke:




Ha re ngoleng

Na o ka fumana sesepa sa meno  
setshwantshong sena?

Se tlotse ka mmala. Tereisa mela mme o bale  
hore ho na le dintho tse kae tseo o di bonang.


SE  
SE  
SE  
SE  
SE





Ha re ngoleng

Qhaqholla marangrang ana mme o boele o a kopanye hape.






4.5

A large rectangular area with a light pink background, enclosed by a red border. The border consists of a solid red line on the inside and a dashed red line on the outside. This area is intended for writing or drawing.



Ha re etseng

Seha ditshwantsho meleng e matheba ebe o di beha ka ho nepahala.







Lebitso la ka ke:



Ha re etseng Latellisa dinomoro.










Ha re baleng


Manamisa ditikara dibakeng tse nepahehtseng.  
Bala hore ke dintho tse kae ka palo.

Maneha ditikara dibakeng tse nepahehtseng.





Ithute ho ngola palo 3.





Manamisa ditikara seabakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Na o na le motswelle wa sebele?  
Ke sefe se etsang motswalle wa bohlokwa?  
Na o na le motswelle wa sebele?



Lebisto la ka ke:

Large empty box for writing answers, framed with a decorative border.







Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho potoloha setshwantsho se tshwanang le setshwantsho sa pele moleng o mong le o mong.



Ha re ngoleng

Tereisa dibopeho mme o di tlotse ka mmala jwalo ka ditshwantsho.





Ha re etseng

Etsa seo bana bana ba se etsang.

dula



tlola

qhoma



matha



tlolatlola



tantsha



phethoha



tsamaya





Ha re ngoleng


Tlotsa setshwantsho ka mmala.  
Ngololla mebala ho tswa  
setshwantshong se sennyane.





Ha re etseng

Tereisa mela ho fumana  
diaparo tseo ba di ratang,  
o nto tlotsa balunu ka  
mmala hore di tshwane.



Lebitso la ka ke:




Ha re bueng

O rata ho etsang hlabula?  
O apara eng ha ho tjhesa?

Manamisa  
ditikara dibakeng tse  
nepahetseng.  
Kgabisa diapole tse 3,  
ditamati 3 le letsatsi ka  
mmala.



## Ke lehlabula





Ha re ngoleng

Etsetsa ditshwantsho sedikadikwe o bontshe seo o ratang ho se etsa lehlabula.



Ngola lebitso la hao o opele modumo.



Lebitso la ka ke:







Ha re etseng

Sheba ditshwantsho o bue k moo boemo ba lehodimo bo fapaneng ka teng. Bua ka seo bana ba se etsang le seo ba se apereng.

Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng.

tjhesa







Ha re etseng

Etsetsa diaparo tse o di aparang ha ho tjhesa sedikadikwe kabo kgubedu, le tseo o di aparang ha ho bata ka bobolou.

bata






# Tse sehilweng




**Ditshwantsho tsa menwana:**  
Kgetha phoofolo e le 1 mme o ngole letere ya pele ya lebitso la hao. Jwale ngola diletere tse 4 tsa tsa mabitso a metswalle ya hao ka lehlakoreng le leng.



**Diphazele tsa dipalo:**  
Seha meleng ya matheba ho etsa dikarete tsa dipalo tse tshwanang. Jwale apisa ditshwantsho le dipalo tse nepahetseng, kapa o di bapise le matheba a nepahetseng. O ka na wa sebedisa dibopeho ho o thusa.



**Papadi ya boikgopotso:**  
Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhof a dikarete mme o di behe tafoleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le motswalle wa hao.




**Phoofolo ya pampiri ya ntlwana:**  
Leka ho fumana pampiri ya ntlwana e fedileng. Seha dikgutlotharo mme o di manamise kgutlotharo e kgolo ho potoloha pampiri ya ntlwana ho kwahela tjhupu. Jwale seha dihloho mme o di manamise hodima pampiri. Sebedisa ditikara tsa diphoofolo mme o manamise difahleho dihlohong ka moo o batlang. Manamisa matsoho, maoto, le mohatla phoofolong e nngwe le e nngwe. O ka nna wa boela wa etsa setshwantsho le ho iketsetsa phoofolo e nngwe ya hao.

Etsa dibuka tse matswedintsweke.  
Mena mela e thata mme o sehe moo ho nang le matheba.



Dipalo



Diphoofolo  
tsasetswalle




1



nngwe

2



pedi

3



tharo



ntja



katse





tlhapi


mokgodutswane



nne




nonyana




hlano




phoofotswana





tshelela



pela



supa





Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotho. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.

DISEHWA TSA KA

